

S A D R Ž A J

1. UVOD	3
1.1 Problem i predmet istraživanja	3
1.2 Radna hipoteza.....	3
1.3 Cilj istraživanja	3
1.4 Metodologija rada	3
1.5 Struktura rada.....	3
2 POJAM I ZNAČAJ ANALIZE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA	4
2.1 Pojam, značaj i korisnici analize finansijskih izvještaja.....	4
2.2 Vrste analize finansijskih izvještaja	5
2.2.1 Interna i eksterna analiza	5
2.2.2 Kompleksna i parcijalna analiza	5
2.2.3 Stalna i povremena.....	5
2.2.4 Statička i dinamička analiza.....	5
2.2.5 Analiza vrijednosti	6
2.2.6 Kvantitativna i kvalitativna analiza	6
2.3 Materijalne prepostavke finansijske analize	6
2.4 Računovodstveni principi u funkciji materijalne ispravnosti finansijskih izvještaja.....	6
3 INSTRUMENTI ANALIZE	9
3.1 Vertikalna analiza.....	9
3.2 Horizontalna analiza	9
3.3 Analiza pomoću finansijskih pokazatelja – ratio analysis	10
3.3.1 Pokazatelji likvidnosti.....	10
3.3.2 Pokazatelji aktivnosti	12
3.3.3 Pokazatelji finansijske strukture	15
3.3.4 Pokazatelji rentabilnosti.....	17
3.3.5 Pokazatelji tržišne vrijednosti	20
3.4 Pojam,vrste i djelovanje leveridža	22
3.4.1 Poslovni rizik i poslovni leveridž (leverage)	22
3.4.2 Finansijski rizik i finansijski leveridž	22
3.4.3 Totalni rizik i totalni leveridž.....	23
3.5 Izvještaj o tokovima finansijskih sredstava	24
3.5.1 Izvještaj o tokovima poslovni sredstava	24

3.5.2 Izvještaj o tokovima gotovine	25
4 PRAKTIČNI PRIMJERI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	27
4.1 Horizontalna i vertikalna analiza	27
4.1.1 Horizontalna analiza bilansa stanja.....	27
4.1.2 Vertikalna analiza bilansa stanja	29
4.1.3 Vertikalna analiza bilansa uspjeha	31
4.2 Analiza pomoću finansijskih pokazatelja- Ratio Analysis.....	31
4.2.1 Pokazatelji likvidnosti.....	31
4.2.2 Pokazatelji poslovne aktivnosti.....	32
4.2.3 Pokazatelji finansijske strukture	34
4.2.4 Pokazatelji rentabilnosti.....	34
4.2.5 Pokazatelji tržišne vrijednosti ekonomije	36
4.3 Odnos leverage - a	36
4.4 Analiza izvještaja o novčanim tokovima	38
ZAKLJUČAK.....	39
LITERATURA.....	40